

JU Zavod „Komanski most“

Broj: 01-426/24- 2197

Mjesto i datum: Podgorica, 29.12.2025. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), ovlašćeno lice JU Zavod „Komanski most“, u postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda broj 01-426/25-1891-3 od 07.11.2025. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda broj 01-426/25-1891-3 od 07.11.2025. godine:

- 1) Ponuda ponuđača „Veletex“ d.o.o. Podgorica je najpovoljnija;

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	JU Zavod „Komanski most“
Ovlašćeno lice naručioca	Neda Vukotić
Kontakt osoba	Ljiljana Ljiljanić
Adresa	Gornja Gorica bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000
Identifikacioni broj	02016923

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	01-426/25-1891-3
Vrsta postupka	Otvoreni
Vrsta predmeta	Robe
Opis predmeta nabavke	Hljeb i pekarski proizvodi
Šifra postupka	102507
CPV šifra	15811100 - Hljeb
Predmet javne nabavke se nabavlja	Kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama	34.000,00 eura

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
"VELETEX" DOO	145497	20.11.2025. 10:53	33.631,50 EUR

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

/

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o neučestvovanju u broj _____ od dana _____
/
6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti
/
7. Podaci o ispravnim ponudama

7.1. Ponuda ponuđača "VELETEX" DOO Podgorica

Komisija je, u skladu sa članom 134 ZJN izvršila pregled i ocjenu ispravnosti dostavljene ponude, na sledeći način:

7.1.1. Utvrđivanje da li su uz ponudu dostavljeni svi zahtijevani dokazi

U skladu sa članom 134 stav 2 tačka 1 ZJN Komisija je utvrdila da je ponuđač uz ponudu dostavio:

- Izjavu privrednog subjekta;
- Kopiju garancije ponude broj 565-4520000018829-55 od 19.11.2025. godine izdatu od strane Lovćen banke;
- Određene dokaze za dokazivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti zahtijevanih Tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač uz ponudu dostavio dokumentaciju u skladu sa članom 120 stav 16 ZJN i tačkom 12 stav 1 Tenderske dokumentacije kojom je predviđeno da se ponuda sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

7.1.2. Utvrđivanje ispravnosti garancije ponude

Tenderskom dokumentacijom je predviđeno: „Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude.“ Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. U skladu sa članom 122 ZJN, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Takođe, tenderskom dokumentacijom precizirano je, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Adresa za dostavljanje Garancije ponude je: neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Gornja Gorica bb, Podgorica; preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Gornja Gorica bb, Podgorica, s tim što Garancija ponude mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 8 do 15 sati, zaključno sa danom 24.11.2025. godine do 10:00 sati. Napomena: Garancija ponude u pisanom obliku se dostavlja, u originalu, u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište Naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi Garancija, naziv, sjedište i adresa Ponuđača i naznake "Garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 2 i 3 ZJN, Komisija je utvrdila sledeće:

Ponuđač "Veletex" d.o.o. Podgorica je uz ponudu dostavio kopiju garancije ponude, izdatu od strane Lovćen banke AD Podgorica, broj 565-4520000018829-55 od 19.11.2025. godine, na iznos 680,00 eura što iznosi 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, sa istekom roka važenja 04.03.2026. godine, dok je dana 20.11.2025. godine u 13:35 časova, prije isteka roka za podnošenje ponuda, neposrednom predajom na arhivi naručioca, u zatvorenoj koverti na kojoj je naveden naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda", dostavio original navedene garancije ponude, o čemu je sačinjena odgovarajuća potvrda. Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ovaj ponuđač dostavio garanciju ponude u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.

7.1.3. Utvrđivanje da li je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da li

sadrži sve tražene podatke i informacije, te da li zbog sadržaja izjave postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

Tenderskom dokumentacijom je pod tačkom 12. (uputstvo za sačinjavanje ponude) predviđeno: „Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.“

U skladu sa članom 134 stav 2 tačke 4 i 5 ZJN, Komisija je izvršila uvid u izjavu privrednog subjekta ponuđača „VELETEX“ d.o.o. Podgorica i utvrdila sledeće:

- Izjava je sačinjena na obrascu 1 koji je propisan Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Sl. List CG“, broj 55/23, 83/23 i 114/24).

- U Izjavi u poglavlju I (PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI), u predviđenim rubrikama upisani su sledeći podaci: „Naziv naručioca: JU ZAVOD KOMANSKI MOST, Šifra postupka: 102507, Vrsta predmeta nabavke: Robe, Opis predmeta nabavke: Hleb i pekarski proizvodi, Ponuda se podnosi za predmet nabavke u cjelini / za partije: u cjelini“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač „VELETEX“ d.o.o. Podgorica u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve zahtijevane podatke o naručiocu i postupku javne nabavke.

- U Izjavi u poglavlju II (PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU), u dijelu OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU, u predviđenim rubrikama upisani su sledeći podaci: „Naziv: "VELETEX" DOO PODGORICA; Poreski identifikacioni broj: 02395673; Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Miloš Golubović, izvršni direktor; Poštanska adresa: Cijevna bb, Podgorica, 81000, Crna Gora; Kontakt osoba: Miomir Joković; Telefon: 020606260; E-mail adresa: veletex@veletex.com; Internet adresa (web-adresa): www.veletex.com.“

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač „VELETEX“ d.o.o. Podgorica u Izjavi privrednog subjekta tačno naveo sve zahtijevane podatke o sebi kao privrednom subjektu.

- U Izjavi u poglavlju II, u dijelu NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, na pitanje: „Podnosi li privredni subjekat ponudu samostalno?“, naveden je odgovor „Da“, zatim na pitanje: „Podnosi li privredni subjekat zajedničku ponudu?“, naveden je odgovor „Ne“, zatim na pitanje: „Ustupa li privredni subjekat dio predmeta javne nabavke podugovaraču/podugovaračima?“, naveden je odgovor „Ne“, te na pitanje: „Koristi li privredni subjekat sposobnosti drugog subjekta?“, naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da podnosi ponudu samostalno, da ne podnosi zajedničku ponudu, da ne ustupa dio predmeta nabavke podugovaraču i da ne koristi sposobnosti drugog subjekta.

- U Izjavi u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, na pitanje „Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač „VELETEX“ d.o.o. Podgorica u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da on i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđeni za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.

- U Izjavi u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, na pitanje „Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište?“, naveden je odgovor „Da“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač „VELETEX“ d.o.o. Podgorica u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da je izmirio svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

- U Izjavi, u poglavlju IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA, na pitanje: „Da li je privredni subjekat vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor „Ne“.

Takođe, u istom dijelu Izjave na pitanje: „Da li na strani privrednog subjekta postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama?“, naveden je odgovor

„Ne“.

U istom dijelu Izjave na pitanje: U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama „Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“. b) „Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“. c) „Da li je privredni subjekt lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova?“ naveden je odgovor „Ne“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač „VELETEX“ d.o.o. Podgorica u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da na njegovoj strani ne postoje razlozi sukoba interesa iz člana 41 ZJN i člana 42 ZJN, i da nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 ZJN.

- U Izjavi, u poglavlju VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, u dijelu A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI na pitanje: „Da li privredni subjekat posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom?“ naveden je odgovor „Da“ te u odnosu na zahtjev „Ako je odgovor da navesti o kojem dokazu se radi“, naveden je odgovor: „Naziv dokaza: Rješenje Broj i datum izdavanja: 060-323/16-0306-59/12 od 29.09.2025. godine. Naziv izdavaoca dokaza: Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove“.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač „VELETEX“ d.o.o. Podgorica u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i naveo podatke o tim dokazima.

- U Izjavi, u istom poglavlju VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, u dijelu C: STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST na pitanje: „4) Da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom?“ naveden je odgovor „Da“, pa je u odnosu na zahtjev „Ako je odgovor da navesti koji je sistem upravljanja kvalitetom“ navedeno: „Naziv dokaza: Sertifikat HACCP Naziv institucije koja izdaje dokaz: Bureau Veritas Broj i datum izdavanja dokaza: 2024BEO017 od 01.11.2024. godine.“

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač „VELETEX“ d.o.o. Podgorica u Izjavi privrednog subjekta jasno naveo da posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke koji su traženi tenderskom dokumentacijom i naveo podatke o tim dokazima.

U Izjavi privrednog subjekta, u poglavlju VIII GARANTNA IZJAVA, ponuđač „VELETEX“ d.o.o. Podgorica je garantovao da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom, te da će na zahtjev naručioca da dostavi pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi. Izjava je verifikovana elektronskim potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Na osnovu svega naprijed navedenog je utvrđeno da Izjava privrednog subjekta ponuđača „VELETEX“ d.o.o. Podgorica sadrži sve tražene podatke i informacije i da je pravilno sačinjena, te da zbog sadržaja iste ne postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ovog ponuđača iz postupka javne nabavke.

7.1.4. Ocjena ispravnosti finansijskog dijela ponude

Tenderskom dokumentacijom je utvrđena sledeća tehnička specifikacija predmeta nabavke: Stavke specifikacije iz tenderske dokumentacije: Hljeb i pekarski proizvodi

1	Hleb crni	500 gr	20.000 Komad
2	Hleb bijeli	600 gr	2.000 Komad
3	Hleb miješani ražani integralni	450 gr	50 Komad
4	Hleb kukuruzni	300 gr	50 Komad
5	Tost hleb	260g	50 Komad
6	Baget hleb miješani ražani	200g	50 Komad
7	Baget hleb	200g	50 Komad
8	Podloga za picu	Podloga za picu, 180 gr	20 Komad
9	Kajzerice	Integralne pogačice, 80 gr	20 Komad
10	Domaći burek sa mesom	pečeni, 250gr	5.600 Komad
11	Domaći burek sa sirom	pečeni, 250gr	7.300 Komad
12	Domaći burek sa šampinjonima	pečeni, 250gr	1.200 Komad
13	Domaći burek sa zeljem	pečeni, 250gr	100 Komad
14	Kore za pitu	Kore za pitu tanke, 500 gr	40 Kilogram
15	Lisnato tijesto	Lisnato tijesto	10 Kilogram
16	Sendvič kifla crna	120 gr	100 Komad
17	Sendvič kifla bijela	120 gr	4.000 Komad
18	Pecivo od lisnatog tijesta	Zamrznuta, 120 gr.	50 Komad
19	Žu-žu zemičke	Zamrznuta peciva od lisnatog tijesta, 500 gr	50 pakovanje
20	Ražane kifle	Zemičke, min. 30 gr.	50 Komad
21	Rolna sa kremom	Zamrznuta, 120 gr.	1.500 Komad
22	Rolna sa višnjom	Zamrznuta, 120 gr.	1.500 Komad
23	Rolna sa sirom	Zamrznuta, 120 gr.	1.500 Komad
24	Rol viršle zamrznute	Zamrznuta, 120 gr.	1.000 Komad

U odnosu na navedenu tehničku specifikaciju iz tenderske dokumentacije, ponuđač "VELETEx" DOO PODGORICA je dao FINANSIJSKI DIO PONUDE, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 33.631,50 EUR bez PDV-a, što je manje od procijenjene vrijednosti nabavke koja iznosi 34.000,00 EUR bez PDV-a. Finansijski dio ponude je dat po stavkama, sa sledećim opisom predmeta nabavke,

bitnim karakteristikama predmeta nabavke, ponuđenom količinom predmeta nabavke i cijenom po jedinici mjere, i to:

R. b	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	Hleb crni	500 gr	Hleb crni 500 gr Uniprom pekara	20.000 Komad	0,74 EUR
2	Hleb bijeli	600 gr	Hleb bijeli 600 gr Uniprom pekara	2.000 Komad	0,7 EUR
3	Hleb miješani ražani integralni	450 gr	Hleb miješani ražani integralni 450 gr Uniprom pekara	50 Komad	0,6 EUR
4	Hleb kukuruzni	300 gr	Hleb kukuruzni 300 gr Uniprom pekara	50 Komad	0,7 EUR
5	Tost hleb	260g	Tost hleb 260g Uniprom pekara	50 Komad	0,71 EUR
6	Baget hleb miješani ražani	200g	Baget hleb miješani ražani 200g Uniprom pekara	50 Komad	0,44 EUR
7	Baget hleb	200g	Baget hleb 200g Uniprom pekara	50 Komad	0,44 EUR
8	Podloga za picu	Podloga za picu, 180 gr	Podloga za picu, 180 gr Uniprom pekara	20 Komad	0,6 EUR
9	Kajzerice	Integralne pogačice, 80 gr	Kajzerice Integralne pogačice, 80 gr Uniprom pekara	20 Komad	0,1 EUR
10	Domaći burek sa mesom	pečeni, 250gr	Domaći burek sa mesom pečeni, 250gr Uniprom pekara	5.600 Komad	0,95 EUR
11	Domaći burek sa sirom	pečeni, 250gr	Domaći burek sa sirom pečeni, 250gr Uniprom pekara	7.300 Komad	0,95 EUR
12	Domaći burek sa šampinjonima	pečeni, 250gr	Domaći burek sa šampinjonima pečeni, 250gr Uniprom pekara	1.200 Komad	0,95 EUR
13	Domaći burek sa zeljem	pečeni, 250gr	Domaći burek sa zeljem pečeni, 250gr Uniprom pekara	100 Komad	0,95 EUR
14	Kore za pitu	Kore za pitu tanke, 500 gr	Kore za pitu tanke, 500 gr Uniprom pekara	40 Kilogram	1,15 EUR
15	Lisnato tijesto	Lisnato tijesto	Lisnato tijesto Uniprom pekara	10 Kilogram	1 EUR
16	Sendvič kifla crna	120 gr	Sendvič kifla crna 120 gr Uniprom pekara	100 Komad	0,2 EUR
17	Sendvič kifla bijela	120 gr	Sendvič kifla bijela 120 gr Uniprom pekara	4.000 Komad	0,2 EUR
18	Pecivo od lisnatog tijesta	Zamrznuta, 120 gr.	Pecivo od lisnatog tijesta Zamrznuta, 120 gr. Uniprom pekara	50 Komad	0,44 EUR
19	Žu-žu zemičke	Zamrznuta peciva od lisnatog tijesta, 500 gr	Žu-žu zemičke Zamrznuta peciva od lisnatog tijesta, 500 gr Uniprom pekara	50 pakovanje	1,5 EUR
20	Ražane kifle	Zemičke, min. 30 gr.	Ražane kifle Zemičke, 30 gr. Uniprom pekara	50 Komad	0,2 EUR
21	Rolna sa kremom	Zamrznuta, 120 gr.	Rolna sa kremom Zamrznuta, 120 gr. Uniprom pekara	1.500 Komad	0,5 EUR
22	Rolna sa višnjom	Zamrznuta, 120 gr.	Rolna sa višnjom Zamrznuta, 120 gr. Uniprom pekara	1.500 Komad	0,5 EUR
23	Rolna sa sirom	Zamrznuta, 120 gr.	Rolna sa sirom Zamrznuta, 120 gr. Uniprom pekara	1.500 Komad	0,5 EUR
24	Rol viršle zamrznute	Zamrznuta, 120 gr.	Rol viršle zamrznute Zamrznuta, 120 gr. Uniprom pekara	1.000 Komad	0,55 EUR

Budući da program ESJN-a ne omogućava iskazivanje ukupne ponuđene cijene po stavkama (cijena po jedinici mjere x količina), već samo iskazivanje jedinične cijene, provjerom finansijskog dijela ponude Komisija je utvrdila da je isti dat u odnosu na sve stavke tehničke specifikacije iz tenderske dokumentacije, sa zahtijevanim opisom, bitnim karakteristikama i količinom predmeta nabavke, te da ne sadrži računsku grešku. Takođe, ova ponuda nije nerealna u smislu člana 139 stav 1 ZJN.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je finansijski dio ponude ponuđača ponuđač "VELETEX" DOO PODGORICA sačinjen u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta

nabavke i tačkom 12 Tenderske dokumentacije, te da je ponuda u ovom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne postoji razlog njene neispravnosti u smislu člana 133 ZJN.

7.1.5. Ocjena ispunjenosti uslova u pogledu predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

1) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda“.

U odnosu na ovaj uslov ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda“.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok važenja ponude u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

2) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Mjesto izvršenja ugovora: JU Zavod "Komanski most", Gornja Gorica bb, Podgorica.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: „Mjesto izvršenja ugovora: JU Zavod "Komanski most", Gornja Gorica bb, Podgorica.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio mjesto izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

3) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dostavljanja fakture za pojedinačnu isporučenu robu.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: „Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dostavljanja fakture za pojedinačnu isporučenu robu.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

4) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Način plaćanja je: na žiro-račun dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: „Način plaćanja je: na žiro-račun dobavljača. Žiro račun: 510-215-74, Banka: Crnogorska Komercijalna Banka.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio način plaćanja u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

5) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Način sprovođenja kontrole izvršenja ugovora: Način sprovođenja kontrole ugovora realizuje se putem potpisivanja zapisnika o prijemu robe-otpremnice, nakon provjere isporučenih artikala sa ponuđenom robom iz ponude Ponuđača koju treba da izvrši službenik naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka da isporučena roba ne odgovara artiklima iz ponude Ponuđača, Ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24h, o svom trošku, izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka ili grešaka, Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju NARUČIOCA.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: „Način sprovođenja kontrole izvršenja ugovora: Način sprovođenja kontrole ugovora realizuje se putem potpisivanja zapisnika o prijemu robe-otpremnice, nakon provjere isporučenih artikala sa ponuđenom robom iz ponude Ponuđača koju treba da izvrši službenik naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka da isporučena roba ne odgovara artiklima iz ponude Ponuđača, Ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24h, o svom trošku, izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka ili grešaka, Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju NARUČIOCA.“

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio način sprovođenja kontrole izvršenja ugovora u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

7) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Način i dinamika isporuke/izvršenja: Ponuđači su dužni da dostave izjavu da će isporuku roba vršiti sukcesivno, u količinama koje će zavisiti od potreba naručioca, svakodnevno (uključujući i dane vikenda i praznika), u roku od ____ časova od prijema narudžbenice. (Period ne može

biti duži od 24 časa ni kraći od 1 časa)."

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: „U prilogu dostavljamo zahtijevanu Izjavu.“ Pa je uz ponudu kroz CEJN priložio Izjavu kojom Izjavljuje da će u slučaju potpisivanja Ugovora o isporuci robe, isporuku roba vršiti sukcesivno, u količinama koje će zavisiti od potreba naručioca, svakodnevno (uključujući i dane vikenda i praznika), u roku od 1 (jedan) čas od prijema narudžbenice.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač ponudio rok isporuke u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

8) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov: „Ponuđači su dužni da, u koloni „bitne karakteristike predmeta nabavke“ u finansijskom dijelu ponude navedu naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta nabavke.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo: „Ponuđač „Veletex“ doo je ispunio ovaj uslov Naručioca, što se vidi u Finansijskom dijelu ponude.“ Uvidom u finansijski dio ponude Komisija je utvrdila da je „Veletex“ d.o.o. naveo naziv proizvođača za sve ponuđene stavke.

Na osnovu navedenog, Komisija nalazi da je ponuđač potvrdio da ispunjava navedeni uslov, te da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije.

9) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude.“

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je u ponudi, u rubrici „odgovor“, naveo:

„U prilogu dostavljamo skeniranu Garanciju ponude (u PDF formatu). Original Garancije ponude je dostavljen neposrednom predajom na arhivi Naručioca, na adresi Gornja Gorica bb.“, te je uz ponudu putem ESJN-a priložio garanciju ponude.

Budući da je ponuđač „VELETEX“ d.o.o. Podgorica ispunio sve uslove u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje ugovora (drugi uslovi) predviđene tenderskom dokumentacijom, to je njegova ponuda u tom dijelu ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne postoji razlog neispravnosti iste u tom dijelu u smislu člana 133 tačka 1 ovog Zakona.

7.1.6. Utvrđivanje postojanja drugih razloga za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

U skladu sa članom 108 ZJN, tačkom 5. Tenderske dokumentacije predviđeni su sledeći obavezni osnovi za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke:

„Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
- 3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
- 4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
- 5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
- 6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
- 7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
- 8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.“

Takođe, članom 111 stav 1 ZJN propisano je: „Podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: izjava privrednog subjekta).“

U okviru tačke 7.1.2. ove odluke utvrđeno je nepostojanje osnova za isključenje ovog ponuđača zbog garancije ponude, dok je u okviru tačke 7.1.3. utvrđeno nepostojanje osnova

za isključenje zbog sadržaja izjave privrednog subjekta u odnosu na ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke i uslova za obavljanje djelatnosti predviđenih tenderskom dokumentacijom, kao i u odnosu na nepostojanje aktivnosti iz člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN i sukoba interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 i člana 42 ovog zakona.

Takođe, budući da je naprijed utvrđeno da ponuda ovog ponuđača nije nerealna, to ne postoji razlog za traženje objašnjenja iste u skladu sa članom 139 stav 2 ZJN, a time ne postoji ni razlog za isključenje ovog ponuđača osnovom stava 3 ovog člana, a time ni po osnovu iz člana 108 tačka 8 ZJN.

Završna ocjena ponude

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da je ponuda "Veletex" d.o.o. Podgorica ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne sadrži nijednu nepravilnost koja predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN.

Takođe, imajući u vidu naprijed navedeno, Komisija je utvrdila da ne postoje razlozi za isključenje ponuđača iz konkretnog postupka javne nabavke.

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Naručilac je u postupku javne nabavke izabrao ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma¹:

☒ odnos cijene i kvaliteta

najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (90)

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, prema formuli:

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{Najniža ponuđena cijena}}{\text{Ponuđena cijena}} \times 90$$

- podkriterijum kvalitet – rok isporuke

rok isporuke roba vrednovaće se na sljedeći način: najkraći ponuđeni rok za pojedinačnu isporuke robe, podijeli sa ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum.

Najniži ponuđeni rok za pojedinačnu isporuku robe dobija maksimalan broj bodova - 10,00.

Ostale prispjele ponude biće bodovane individualno, na način što će dobiti procentualni broj bodova u odnosu na najniži ponuđeni rok, prema sljedećoj matematičkoj formuli:

$$\frac{\text{najniži ponuđeni rok za pojedinačnu isporuku robe}}{\text{ponuđeni rok za pojedinačnu isporuku robe}} \times 10$$

Napomena: Ponuđeni rok se izražava u časovima i ne može biti duži od 24 časa ni kraći od 1 časa od podnošenja zahtjeva naručioca.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova Komisije, utvrđen je prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom potkriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Cijena	Pojedinačni rok isporuke	Ukupan broj bodova
1.	„Veletex“ d.o.o. Podgorica	33.631,50 EUR/ 90 bodova	1 čas/10 bodova	100 bodova

9. Provjera podataka u izjavi privrednog subjekta prvorangiranog ponuđača

¹ Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

U skladu sa članom 135a ZJN, Komisija je izvršila provjeru tačnosti podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača „Veletex“ d.o.o. Podgorica, na sledeći način:

1) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti obaveznog uslova da ponuđač i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela predviđenih članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 ZJN zatražila od Ministarstva pravde dokaze iz kaznene evidencije. Povodom ovog zahtjeva, Ministarstvo pravde je naručiocu dostavilo:

-Uvjerenje Ministarstva pravde, broj 0804-21150/25-1 od 09.12.2025. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica „Veletex“ d.o.o. Podgorica,

-Uvjerenje Ministarstva pravde, broj 0804-21150/25 od 09.12.2025. godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica Miloša Golubovića.

Na osnovu navedenih uvjerenja Ministarstva pravde utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta dati tačni podaci o pravosnažnoj neosuđivanosti ovog pravnog lica i njegovog izvršnog direktora za krivična djela predviđena članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN, tj. za krivična djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, te da je datom izjavom dokazana ispunjenost navedenog obaveznog uslova predviđenog tenderskom dokumentacijom.

2) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti obaveznog uslova da je ponuđač izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 ZJN, aktom broj 01-426/25-2065 od 05.12.2025. godine, zatražila od Poreske uprave uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama za ponuđača.

Povodom ovog zahtjeva, Poreska uprava je naručiocu dostavila Uvjerenje broj 06/01-8587/2-25 od 09. decembra 2025. godine, da je poreski obveznik DOO "VELETEX" PIB 02395673, sa sjedištem u Podgorici, Cijevna bb, na osnovu službenih evidencija Poreske uprave, na dan 05.12.2025.godine, podnio je poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:

- poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 10/2025.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;

- poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2024. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;

- poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 10/2025.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Na osnovu navedenog akta Poreske uprave, utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta navedeni tačni podaci o tome da je ovaj ponuđač izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, te da je datom izjavom dokazana ispunjenost navedenog obaveznog uslova predviđenog tenderskom dokumentacijom.

Naime, obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih i obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost dospijevaju do 15-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, dok obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica dospijevaju do kraja marta mjeseca tekuće godine za prethodnu godinu. Shodno navedenom, dokazom Poreske uprave da su na dan 05.12.2025. godine izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 10/2025 i obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 10/2025, a obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2024. godinom, potvrđena je tačnost podataka u datoj izjavi privrednog subjekta ponuđača da je izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

3) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti tenderskom dokumentacijom predviđenog uslova za obavljanje djelatnosti da posjeduje važeće/a

rješenje/a izdato/a od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i to Rješenje za obavljanje djelatnosti skladištenja i prodaja na veliko hrane, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 ZJN uvidom u spise predmeta utvrdila da je ponuđač uz ponudu, putem ESJN-a, dostavio skeniranu kopiju Rješenje broj 060-323/16-0306-59/12 od 29.09.2025. godine izdato od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove kojim se PRIVREMENO ODOBRAVA subjektu u poslovanju hranom VELETEX d.o.o. sa sjedištem Cijevna bb. Podgorica, obavljanje djelatnosti skladištenja hrane u uslovima kontrolisane temperature i prodaja na veliko u objektu Veletex na lokaciji Cijevna bb. Podgorica. Odobrenje važi do 30.11.2030. godine.

Na osnovu navedenog Rješenja utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta navedeni tačni podaci o tome da ponuđač „Veletex“ d.o.o. Podgorica posjeduje Rješenje za obavljanje djelatnosti skladištenja i prodaja na veliko hrane, te da je datom izjavom dokazana ispunjenost navedenog uslova za obavljanje djelatnosti predviđenog tenderskom dokumentacijom.

4) Radi provjere tačnosti podataka u izjavi privrednog subjekta o ispunjenosti tenderskom dokumentacijom predviđenog uslova stručne i tehničke sposobnosti koji se odnosi na posjedovanje sertifikata ili druge odgovarajuće potvrde nadležnog organa ili organizacije o ispunjavanju uslova upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke i to Sertifikat o primjeni HACCP principa za djelatnost prometa hrane ili veleprodaju i maloprodaju prehrambenih proizvoda, Komisija je, u skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 ZJN uvidom u spise predmeta utvrdila da je ponuđač uz ponudu, putem ESJN-a, dostavio skeniranu kopiju Sertifikata Bureau Veritas d.o.o. kojim potvrđuje da je u skladu sa Bureau Veritas Certification procedurom VELETEX D.O.O. Cijevna bb, 81000 Podgorica, Crna Gora implementirao i primenio HACCP SISTEM u skladu sa zahtevima Preporukama FAO/WHO Codex Alimentarius Commission CAC/RCP 1-1969 rev.5 (2020). Sertifikovana delatnost: VELEPRODAJA I MALOPRODAJA PREHRAMBENIH PROIZVODA I ROBE ŠIROKE POTROŠNJE Audit je izvršen, izveštaj br. BEO/24/458 Izdavanjem ovog sertifikata se potvrđuje da su zahtevi u skladu sa preporukama FAO/WHO Codex Alimentarius Commission CAC/RCP 1-1969 rev.5 (2020) ispunjeni. Ovaj sertifikat važi do: 15.10.2027. Registracioni broj sertifikata: 2024BEO017 Datum odobrenja: 01.11.2024.

Na osnovu dostavljene dokumentacije, Komisija je utvrdila da su u izjavi privrednog subjekta ponuđača navedeni tačni podaci o ispunjenosti stručne i tehničke sposobnosti, te da je dostavljenim sertifikatom dokazano da ponuđač posjeduje i ispunjavaju zahtjeve HACCP, te da je datom izjavom dokazala ispunjenost ovog uslova zahtijevanog tenderskom dokumentacijom.

5) Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta ponuđača „Veletex“ d.o.o. Podgorica da nije u sukobu interesa iz člana 41 ZJN, Komisija je uvidom u vlasničku strukturu naručioca utvrdila da ovlašćeno lice ponuđača nema vlasnički udio ili akcije u kapitalu naručioca. Takođe, Komisija je, na osnovu ličnog izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da ovlašćeno lice ponuđača nije sa bilo kojim predstavnikom naručioca u konkretnom postupku javne nabavke bračni ili vanbračni drug, srodnik u prvoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepna, niti tazbinskoj srodstva do drugog stepena, niti usvojilac ili usvojenik.

Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta ponuđača „Veletex“ d.o.o. Podgorica da nije u sukobu interesa iz člana 42 ZJN, Komisija je, na osnovu ličnog izjašnjenja lica koje je izradilo tehničku specifikaciju i koje je član komisije, utvrdila da ovaj privredni subjekat ili njegovo ovlašćeno lice, kao ni bilo koje njegovo stručno lice, nijesu izradili, niti učestvovali u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja je korišćena za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji, niti su vršili u tom pogledu stručne konsultacije sa naručiocem.

Komisija je takođe, na osnovu ličnog izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da privredni subjekat nije vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Shodno navedenom, utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta ovog ponuđača navedeni tačni podaci u pogledu nepostojanja razloga za sukob interesa iz člana 38 stav 2 tačka 1, člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 i člana 42 ZJN.

Budući da je ponuđač „Veletex“ d.o.o. Podgorica dostavio validne sve zahtijevane dokaze za provjeru tačnosti njegove izjave privrednog subjekta, te da je pribavljenim i dostavljenim dokazima u cjelosti potvrđena tačnost date izjave, to ne postoji razlog za njegovo isključenje iz ovog postupka osnovom člana 135a stav 6 ZJN.

10. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuda ponuđača „Veletex“ d.o.o. Podgorica:

-PIB: 02395673

-Adresa: Cijevna bb

-E-mail: veletex@veletex.com

-Ponuđena cijena: 33.631,50 EUR

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Direktorica Neda Vukotić,

Neda Vukotić